

460(12)

1-10*

460(12) M. M. Sehlo dimela K34/49.
 P.p. 1-10 0 29/4/40 Bok 3
 Death and burial P.O. Daviesville,
 15. Lehu ^{mmsekxopo's} 3p. (4/6) Zochmakaar.
 indexed X0
 Page 1.

Lehu la Moraba Mathsobane.
 Lehu le hlaxisiššwe ke bolwetše a
 lwala a hlatsä le madi. Qowa, ha te
 kebe xaeba e be e le koloi, fela rea
 belaela ka ~~pa~~ la xoxe ~~o~~ tile
 xo fiwa ~~le~~ hšömêlana ke mowedi
 wa xaxwe a nama a thlabêxa; a
 nama a na botšišišä ka lōna le =
 hšömêla le; ce re e be e le se =
 fokōdi a swengwa ke sekhuba
 xo tloxa kralet. o be a tla no phela
 o bile xonabyale o be a bile a le
 betere; ke pa ka xoxe mohla a
 thlabêxa xo o be a bile a e tswa
 mabyalweng koa xa-Kobeni, a re xo
 boya a nana a tse tswa šerana
 ke lōna ~~le~~ le hšömêla le.
 Ha mantšiboa ao a nama a lala
 a hlatsä a hlatsä le madi, re
 ba re tsä xo ja se tsē a dio

460

15 lehu

M.M. Sehlodimela

Page 2.

K34/49

2

di xana, ya dio ba motekō xo
 banenyana. Banenyana xe ba bōna
 di tāba di ba tseéditsē ba nama ba
 thar ka ya ka xa Rangwane a bōna
 Jack Kumané xo yo bōna motolo wa'xwē
 xote una bolwetsi bo isetsa kae.
 Rangwane a bona a xile xe a fihle
 a hwetsa motolo wa xakwe le
 molomo o se se xona; ka a re ke
 apa nae ke matlo' sašara-šara
 xa a sa xona seto.

E ile ya re xola e setsē e le
 bošixo a nama a neela wšya
 a nama a ile. Ke moka ke
 hwa xa xakwe.

E, e be e le ka utlong xe a
 e hwa, bana ba xawē, le ra=
 ngwane 'a bōna le Rapau ba
 be ba le xona.

E, pele a e hwa, e be e le bana
 fee la; bya ke ba bōna di tāba
 di ba befela ba kitimēla

460 15 lehu.

M.M. Schlodumela.

Page 3.

K34/49

Ka na Mthakrosi le ka na
 Mangwane 'a bonā. Aowa le
 Mthakrosi ke matome a bonā.
 Mme bya re ao sa e sa le
 ka bešixo-šixo ba ya xo bitsā
 bo-ratxadi a bonā yo ba hmitšā=
 xo Tsha-Mtondi, le bo leakalala
 le ba xa-sethsexa kamona. Le ba=
 le ba koo Makwateng bo-Tshela le.
 bō Senaba, E batho ha kamona
 ke ba le lōkō xuti le moroto
 wa banonyana ba Moraba ba, bile
 a bitswa ta be a ile ao dula
 koo lebaka xa tla lehung la
 tatabonā. E, motho yo a ileao
 a mo lokisa botse mmele ke
 moratho wa xaxwe kumane. Ke
 yena yo a mo otloletsxo maoto
 botse, le xo mo khupêtsā mahto
 xōle a tōnōxa. A mo kwala botse
 ka xoxe a be a le bokare bya
 ntlo a mo isa ka thokō ya

15 lehu.

M. M. Sehlodimela.Page ~~4~~ 4. K34/49

4

Oowa, matsatsi bo-naase xa xa sa
 diwa tsela tsā krale.
 Tōla xale motho o be a te re a hwile
 a kōbiwa dikhuru tše ka selēpē xote
 a dio kutama ka naye xa lebitla.
 motho xale o be a sa pōha nabisiwe
 ka lebitleng byalo ka ba mehlong
 jeno. he dōna o be a re re tsentswa
 ka lebitleng mōhu o lebetetswa koa
 a tšwara; nka de wena xa xeno e
 le koa leonde re o hwile ba bla
 fetlōlosa molala wa nako ba ho
 lebelētšā xa na koa leonde, ē, ba
 dita byalo xote medimo ya aeno e
 lala. Xa o hwile o le morui wa
 ditšōmo, o tlo' re ho kwa wa
 hlabelewa tšōmo nama ya lewa
 mokxapa wa phutha mōhu.
 Le dibyana tsā aawo le ditšōka
 ba mōiša lebitleng natsō.
 Reua ka seraxesō de motho
 a hwile da re dio lla

460

15 lehuM. M. Schlodimela

Page 5. K34/49

5

byalo ka makwapa. Makwapa o na
 a name a die lla tšalo ka letšema
 ka le bone, batho ba bangwe
 le ba bangwe ba na le mekwa ya
 ya bona ya to boloka batho. Rona
 Basotho rena le mekwa ya rona,
 ya rona mekwa ka e swane
 le le ya makwapa le ya Balepa.
 Balepa bona re motho wa bona a
 e hwa pele a neela moyo ba
 motsehtsa mphaka, ba re a
 sete a hwa setu; a sete a hwa
 byalo ka Basetse

N.B. Balepa re base "Basetse" ba ra
 Basotho.

Motho wa Balepa re a hwa
 a phalolwa hlōri, rona Basotho
 ka re a dumetelwa ka tšena ka
 ntlong ya motho re basetsē ba
 dira mekwa ya ya bona. Re
 ba feditsē ka mphakole hlōri
 ba rutla ma byanyi a ntle

460

15 lehu

M. M. Schlodimela

Page 6.

K34/49

mo molomong wa ntlo mo a tseba
 ka ntleng ka rona, mme ba a isa
 m lebitleng ba fihla ba a xara
 mo dihlotong ba lebitla la katwe.
 Ho dira byalo ba re ke mo a tlo
 reho re a tsoa basiro a se swenye
 a mo bona e ka o tseba ka ntleng
 ya katwe ka baka la mabanyani.
 A a bese ka ntleng ya katwe.
 Ka sesotho ke mutho a hule a
 isa mabitleng ho tsebiswa ba
 leloko ka moka, le yona kosi e
 a tsebiswa hore hore yona e
 tsebiswe batho ba motse wo hore
 ke seilano ka ho somiwe.
 Mabilla a hulewa ka ntle ka
 motse ho a ba le serapa sa
 mabilla, fela ke ho hule mome
 wa dikomo, yena lebitla la
 katwe le ka dirwa ka
 lesakeng la dikomo; hore
 a se swenye batho.

460

15 lehuM. M. Sehlodimela

K34/49

Page 7

Byalo ka Nthsabene
ka lebaka la more e be e le
morui wa 'komo. Lebitta la
karwe le ka lesateng.

Kaale bana ba banyenyane ba
bo ba sa tsebe kate moko o a
hwa, ba be ba no ra o llwe ka
phiri, bana ba ra ba le ba sa
tsebe ka koliane ba be ba boloka
batho boisa.

Koa mabitting do be ao rapelwa
dore moku yo a seki a re tlišetšō
mahloko ke tae. Ba be ba
mo rapela, ka mofa le dilo tsā
karwe kamoka ba re ke tsō
le re tšobalēlē, ~~le~~ le re apela
botše kana keuwe le yaas,
mello e se re timela, le mabēlī
a re melēlī. Dilo tsā karwe
tsā a beko a di rata kudu
ba mo išetšā; tšohle tsē e beko
tsā karwe tsā a beko a di =

15⁴⁶⁰

Lhu

M.M. Sekhadinela

Page 8.

K34/49

hata kudu o swanetsi xore di
molatele. Le ditselele le marumo
ditsoi di epelwa natsi.

Batho ba ba hwetsees ba alafina
ke ngaka le lebitla ba alafina
xore baloi ba seki ba kona ko
tla loya setso koba ko se setso
ngaka e swanetsi xore e tle e
katolle lebitla ka moka
xammoho le motse. E, ba
ba llako kape ba swanetsi ke ko
phalolwa, ko e le moradi le yena
o swanetsi ke ko kula masika
le meroka a sale a thlofetsi.
E, ba lebiting ko swanetsi xore ko

15 lehu

M.M. Sekhlodimela

460

Page 9

K34/49

9

byel hlōkōmēlwe aore batho ba
 yo tsebe, le aore batho ba se
 le tate, aomme ao thibela ao
 bewa ditelō' dibyana tsē dingwē
 le mafika a thlophiwa, ba
 ba ra byala le motlōrō' koba
 dimela tsē dingwē tsā ko se
 lwe ka bonolo. E, kōna lebitung
 ke moa ke rapelao bo matšō
 kōna, le ao phasa re phasa kōna
 lebitla le tee le ka bolokela batho
 ba ba bedi, ke monna koba moadi
 a ka hwa, a hwa a belaela nne
 dipelaelō' tsā kaawē tsā thiso lehu
 ko ngwana wa kaxwe yo monyanane
 koba motšokolwana nne le re ke
 re laola ka hwešā e le dipelaelō' tsā
 mohu, re swanetsē ho boloka
 ngwana eo felō' ko tee le mohu.
 E, koba Selloang o swanetsē kore o
 lōnale kore o a lla, o swanetsē kore
 o se sepele - sepele monyanane

15 lehu

460

M. M. Schlootimela

Page 10. K34/49

10*

O swanetsi ko hlwa ka kae, le mabyalony
 kapa kae le kae ka O a swanela ko ya.
 E, Zoba sellong ke ko kwa pelo bohloko
 kyak ko hantsho aore O kwa bohloko
 O swanetsi kae a beolwe le ko apolwa
 dikhalichis ka qacewe ka moka.

End. S. 460.